

benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, te danom stupanja na snagu prestaje da važi Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na putevima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/10).

Broj: 01-02-142/24      P R E D S J E D A V A J U Ć I  
6. 3. 2024. godine      S K U P Š T I N E  
G o r a ž d e      M u r a d i f K a n l i ć, s.r.

180

Na osnovu člana 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04), **d o n o s i m:**

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,**  
**ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RADA I**  
**ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. marta 2024. godine.

Broj: 02-02-44/24      P R E M I J E R  
6. 3. 2024. godine      E d i n Ć u l o v, s.r.  
G o r a ž d e

181

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kanto-

na Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23) i člana 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. 3. 2024. godine, **d o n o s i:**

**Z A K O N**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,**  
**ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I**  
**ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM**

**Član 1.**

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/22) u članu 4. stav (1) tačka e) se mijenja i glasi:

„e) primanja po osnovu socijalne zaštite, izuzev primanja po osnovu novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, stalne novčane pomoći, dječijeg dodatka i jednokratne novčane pomoći“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Prihod u smislu ovog člana je prosječan prihod ostvaren u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog Zakona, koji se dijeli sa brojem članova domaćinstva.“

Dosadašnji stavovi (2), (3), (4) i (5) postaju stavovi (3), (4), (5) i (6).

### Član 2.

U članu 33. u stavu (2) u tački:

- a) broj: „25“ zamjenjuje se brojem „35“,
- b) broj: „30“ zamjenjuje se brojem „40“,
- c) broj: „35“ zamjenjuje se brojem „45“,
- d) broj: „40“ zamjenjuje se brojem „50“

u stavu (3) u tački:

- a) broj: „30“ zamjenjuje se brojem „40“,
- b) broj: „35“ zamjenjuje se brojem „45“,
- c) broj: „40“ zamjenjuje se brojem „50“,
- d) broj: „45“ zamjenjuje se brojem „55“.

### Član 3.

U članu 39. stav (1), broj: „35“ zamjenjuje se brojem: „50“.

### Član 4.

U članu 46. stav (1) se mijenja i glasi:

- „(1) Korisnicima prava iz ovog i Federalnog Zakona obezbjeđuje se pravo na zdravstveno osiguranje, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu.“

### Član 5.

U članu 57. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

- „(4) Na prijedlog ustanove socijalne zaštite ili preporuke stručnog tima Centra za socijalni rad, Centar može produžiti smještaj u ustanovi socijalne zaštite djetetu i nakon 18 godina života, a najviše do navršениh 27 godina života, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi za produženje smještaja“.

### Član 6.

U članu 58. u stavovima (2) i (3) broj: „(2)“ zamjenjuje se brojem „(1)“, a iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

- „(4) Kantonalno ministarstvo će donijeti podzakonski akt kojim će se definirati kriteriji za utvrđivanje visine učešća srodnika u troškovima smještaja u ustanovu socijalne zaštite“.

### Član 7.

U poglavlju DIO OSMI – ZAŠTITA PORODICA SA DJECOM, naziv ODJELJKA A. DJEČIJI DODATAK i člarnovi 97, 98, 99, 100, 101, 102. i 103. se mijenjaju i glase:

„ODJELJAK A. DJEČIJI DODATAK I IZUZETNA MATERIJALNA POMOĆ ZA DJECU“

### Član 97.

(Dječiji dodatak)

Pravo na dječiji dodatak ostvaruje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o materijalnoj podršci porodica sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/22).

### Član 98.

(Izuzetna materijalna pomoć za djecu)

- (1) Pravo na izuzetnu materijalnu pomoć bez obzira na visinu prihoda pripada djetetu:
  - a) bez jednog ili oba roditelja;
  - b) kod kojeg najmanje jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%;

- c) sa poteškoćama u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donesenim u skladu sa pravilnikom koji propisuje utvrđivanje preostale sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,
  - d) oboljelom od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili djetetu sa poremećajem autističnog spektra,
  - e) čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.
- (2) Pravo na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu ne može ostvariti dijete koje ostvaruje pravo na dječiji dodatak prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  - (3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik djeteta.

#### Član 99.

(Ograničenja u pogledu ostvarivanja prava na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu)

Pravo iz člana 98. stav (1) ne pripada djeci koja su smještena u ustanove socijalne i dječije zaštite te hraniteljske porodice, osim u slučaju kada roditelj, usvojitelj ili srodnik koji je dužan da izdržava to dijete, snosi troškove smještaja u punom iznosu.

#### Član 100.

(Utvrđivanje visine iznosa izuzetne materijalne pomoći za djecu)

Visinu iznosa izuzetne materija-

lne pomoći za djecu utvrđuje Vlada Kantona svojim aktom, a na prijedlog Kantonalnog ministarstva, koji ne može biti manji od 8% od prosječne plaće u kantonu.

#### Član 101.

(Trajanje prava na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu)

- (1) Djetetu koje ispunjava uvjete iz člana 98. ovog Zakona pravo na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu će se priznati od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava.
- (2) Pravo na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najduže do navršene 18. godine života.
- (3) Za dijete kojem, u skladu sa ovim Zakonom, prestane pravo na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu, isplata će se izvršiti za mjesec u kojem je pravo prestalo.

#### Član 102.

(Prestanak prava na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu)

- (1) Pravo iz člana 98. stav (1) prestaje:
  - a) smrću djeteta;
  - b) ukoliko roditelj, odnosno zakonski zastupnik djeteta nije u propisanom roku dostavio dokaze o ispunjavanju uvjeta za nastavak ostvarivanja prava;
  - c) gubitkom nekog od uvjeta utvrđenih članom 98. ovog Zakona.

#### Član 103.

(Preispitivanje uvjeta za nastavak korištenja prava na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu)

- (1) Preispitivanje uvjeta za nastavak korištenja prava na izuzetnu materijalnu pomoć za djecu vrši se jedanput godišnje u periodu od 01. do 30. aprila tekuće godine.
- (2) U postupku preispitivanja uvjeta iz stava (1) ovog člana, novo rješenje se donosi ukoliko je došlo do promjena koje su od uticaja na daljnje korištenje prava.
- (3) Roditelj, odnosno zakonski zastupnik djeteta korisnika prava, dužan je u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 1. do 30. aprila tekuće godine dostaviti dokaze Centru za socijalni rad kao nadležnom prvostepenom organu, radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za nastavak korištenja ovog prava.
- (4) Roditelj, odnosno zakonski zastupnik djeteta, dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači gubitak prava u roku od 15 dana od dana nastale promjene.
- (5) Ukoliko se u ostavljenom roku ne dostave dokazi ili se na osnovu dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik prava ne ispunjava uvjete za nastavak ostvarivanja prava, Centar za socijalni rad donosi rješenje o prestanku prava zaključno sa 31. martom tekuće godine.
- (6) Ukoliko se utvrdi da se izuzetna materijalna pomoć za djecu nenamjenski koristi, Centar za socijalni rad može odrediti da se naknada isplaćuje drugom roditelju ili osobi kod koje se dijete nalazi na izdržavanju.“

#### Član 8.

U članu 108. u stavu (4) riječi: „dvije“ zamjenjuju se riječima: „dvije i po“.

#### Član 9.

U članu 111. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

„(2) Ako poslodavac porodilji u radnom odnosu isplaćuje naknadu u većem iznosu od iznosa utvrđenog odredbama člana 108. ovog Zakona, a visina te naknade i dalje iznosi manje od iznosa prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, istoj se utvrđuje pravo na izuzetnu novčanu pomoć u visini razlike do punog iznosa prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini.“

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

#### Član 10.

U članu 113. iza stava (1) dodaju se stavovi (2) i (3) koji glase:

„(2) Novčana pomoć iz stava (1) ovog člana isplaćuje se u periodu od dvanaest mjeseci od dana rođenja djeteta.“

(3) U slučaju kada žena – majka koja nije u radnom odnosu rodi mrtvo dijete, za vrijeme dok se ne oporavi od porođaja i psihičkog stanja uzrokovano gubitkom djeteta, ostvaruje pravo na novčanu pomoć iz stava (1) ovog člana, u trajanju od 6 mjeseci.

Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

#### Član 11.

U članu 114. iza riječi: „školovanju“, interpunkcijski znak „tačka“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „zarez“ i dodaju riječi: „ili se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice“.

**Član 12.**

U članu 136. Zakona briše se stav (2).

**Prelazna odredba**

**Član 13.**

U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organ je dužan po službenoj dužnosti uskladiti sa ovim Zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona, a koji nisu okončani, okončat će se po odredbama ovog Zakona.

**Član 14.**

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njegova primjena počinje od 1. 4. 2024. godine“.

Broj: 01-02-143/24      **PREDSJEDAVAJUĆI**  
6. 3. 2024. godine      **S K U P Š T I N E**  
G o r a ž d e      **Muradif Kanlić, s.r.**

182

Na osnovu člana 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04), **d o n o s i m:**

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O**  
**IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**ZAKONA O NOVČANIM**  
**PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI**

**I RURALNOM RAZVOJU NA**  
**PODRUČJU BOSANSKO-**  
**PODRINJSKOG KANTONA**  
**GORAŽDE**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 06. marta 2024. godine.

Broj: 02-02-45/24  
6. 3. 2024. godine

**P R E M I J E R**  
Edin Čulov, s.r.

G o r a ž d e

183

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A. člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i članova 109. i 150. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. 3. 2024. godine, **d o n o s i:**

**Z A K O N**  
**o izmjenama i dopunama Zakona o**  
**novčanim podsticajima u poljoprivredi**  
**i ruralnom razvoju na području**  
**Bosansko-podrinjskog kantona**  
**Goražde**

**Član 1.**

U Zakonu o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju